

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ**



**REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE**

Broj: 01-468-4/19/R-145-134

Datum: 05.06.2020. godine

Na osnovu člana 33. stav 1. tačka d) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), te člana 71. i 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10 i 7/19), u postupku rješavanja spora po zahtjevu Malić Stojanke iz Banje Luke protiv Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa osporavanjem korekcije obračuna utrošene električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 145. redovnoj sjednici, održanoj 05.06.2020. godine, u Trebinju, donijela je

ZAKLJUČAK

Spor pokrenut zahtjevom Malić Stojanke iz Banje Luke protiv Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa osporavanjem korekcije obračuna utrošene električne energije na mjernom mjestu ED broj 104130290, u objektu na adresi Cvjetna broj 232 u Banjoj Luci, rješavaće se u skraćenom postupku.

Obrazloženje

Dana 13.12.2019. godine, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je zahtjev za rješavanje spora Malić Stojanke iz Banje Luke (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: protivna strana), u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa korekcijom obračuna električne energije. Podnosilac zahtjeva je prigovorio na korekciju obračuna isporučene električne energije u iznosu od 453,96 KM, koja je sačinjena nakon kontrole ispravnosti brojila. Pored toga, podnosilac zahtjeva je naveo da se žalio na povećanu potrošnju električne energije i velike račune zbog čega je tražio da se izvrši kontrola i zamjena mjernog uređaja, a kao rezultat svega je još dodatno zadužen, zbog čega smatra da potrošnja nije pravilno izmjerena i predlaže da se sačinjena korekcija obračuna električne energije stavi van snage.

Regulatorna komisija je razmotrila ovaj zahtjev i isti, aktom broj 01-468-2/19 od 16. 01.2020. godine, dostavila protivnoj strani, radi izjašnjenja o navodima iz podneska i dostavljanja raspoložive dokumentacije. U izjašnjenju protivne strane, koje je primljeno u Regulatornoj komisiji, dana 21.05.2020. godine, je, između ostalog, navedeno da je podnosilac zahtjeva registrovan kao krajnji kupac električne energije, u kategoriji potrošnje "Domaćinstvo" – 1. tarifna grupa, na mjernom mjestu ED broj 104130290, koje se nalazi na adresi Cvjetna broj 232 u Banjaluci. Ovo mjesto se nalazi na objektu, redovno se vrši očitavanje utrošene električne energije i dostavljaju računi za utrošenu električnu energiju. Protivna strana, dalje navodi, da je na osnovu zahtjeva podnosioca i izražene sumnje u ispravnost mjerenja, dana 15.02.2019. godine, izvršila

kontrolu mjernog mjesta i zamjenu brojila, te da je skinuto brojilo serijski broj 10280834/2011, tipa MET410 proizvođača Mikroelektronika, dostavljeno Republičkom zavodu za standardizaciju i metrologiju, radi provjere tehničke ispravnosti brojila. Provjerom tehničke ispravnosti Republički zavod je utvrdio da se na brojilu broj 10280834 nalazi ispravan žig sa rokom važenja do 2022. godine, da brojilo ne mjeri 33% isporučene električne energije, te da je ovo brojilo neispravno. Protivna strana ističe da je korekcija obračuna utrošene električne energije sačinjena metodom proračuna, u skladu sa odredbama člana 79. stav 2. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/12 i 81/19) - u daljem tekstu: Opšti uslovi. Korekcija obračuna utrošene električne energije je sačinjena za period od 01.03.2018. godine, s obzirom da je greška u mjerenju električne energije nastala početkom 2018. godine što je utvrđeno iz čitačke liste, do dana zamjene brojila, odnosno do 15.02.2019. godine, kada je izvršena zamjena brojila broj 10280834. U izjašnjenju protivne strane je ukazano i da je korekcija obračuna sačinjena dana 29.10.2019. godine, nakon čega je podnosiocu dostavljen dopis o izvršenoj korekciji obračuna i izvještaj Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju broj: 18/1.11/393-23-188/19 od 06.03.2019. godine. Dalje je navedeno da je podnosilac zahtjeva poučen da se može obratiti Regulatornoj komisiji i da podnosilac zahtjeva nije platio dug po osnovu sačinjene korekcije obračuna električne energije, ali da mu se neće vršiti obustava isporuke električne energije do okončanja spora pred Regulatornom komisijom.

Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza, te je, na 145. redovnoj sjednici, održanoj 05.06.2020. godine, donijela zaključak da se u ovom sporu donese odluka u skraćenom postupku.

Pravna pouka: Na ovaj zaključak stranke mogu podnijeti komentare Regulatornoj komisiji i to u pisanoj formi i u roku od osam dana od dana dostavljanja.

Predsjednik

Vladislav Vladičić